



Бу
нүөмэргэ

Чурапчы нэһилиэгин 375 сыла

Уйгулаан Тулааһынап:
«Чурапчы күнүгэр үгүс тэрээһин
ЫТЫЛЛАҕА» / 2

Улууска - бу күннэргэ

Чурапчы улуунугар эрдэ
ханна даһаны көстүбэтэх
палеонтологической булумнуу
көһүннэ / 4

Байыаннай дьайыы

Кеха саллаат кырачаан
доһорун көрүстэ / 6

Яна Сивцева: «Ыҥырыяны иитии - холку, түргэнник ситэр дьыала»

Тиэргэн. Элбэх оҕолоох ийэ соҕхантаһаак көмөтүнэн
дьоһус хаһаайыстыба арынна / 3



Яна Сивцева - Дальневосточная ыҥырыялары иитээчи.

ТЭТТИК

Чурапчы саҥа сүүрүк сылгыланна, билиһиннэрбит - Сэр Томас

Сахалар былыр былыргыттан дьөһөгөй
оҕотун миинэр мингэ, көлүнэр көлө оҕос-
тон уонна ыһахтарга сүүрдэн күрэхтэһэл-
лэрэ. Ыһах саамай күрэ түгэннэриг-
тэн биридэстэрэ - ат сүүрдүүтэ буолара.
Ат сүүрдүүтэ сахалар себүлүүр дьарыкта-
ра, кэрэхсэнэр төрүт оонньуубут билигини
кэмгэ дылы сайдан, өссө элбэх сүгүрүй-
ээчиллэрдэнэн иһэрэ киһини үөрдэр. Кыр-
дык даһаны, ат сүүрдүүтэ киһи сүһүбүн
хамсатар, сүрээһин эппэнгитэр оонньуу-
та буолар. Ыһахчыттар ат сүүрдүүтэ буо-
ларын күүтэн ипподромга чаас инниттэн
кэлэн миэстэ булан олоһоллор, ким хойу-
таан кэлбит туран эрэ көрөр.

Биһиги улууспутугар ат сүүрдүүтүн эн-
тузиаст-тириэһэрдэрэ, саха дьонно былыр-
гыттан умсугуйар оонньуутун сайыннарыы-
га бэйэлэрин үгүс кылааттарын киллэрэл-
лэр. Буруолуу сылдьан сонун дьон көпсээ-
тэхэ. Чурапчы улуунугар ат сүүрдүүтүн
бэдэрээссийэтэ саҥа сылгыны атыыласта.
Бары өйдүүргүт буолуо, сайын ытыл-
лыбыт СӨ Ил Дарханын кубогар Болото-
ков Кинээс дьон сылгыбыт иккис миэстэ
буолан, 1 мөл 250 тыһ суумманан наһараа-
даламмыта. Ат успуордун бэдэрээссийэтин
тириэһэрэ Дмитрий Семенович Осипов
бэйэтэ айаннаан тиийэн, талан, надиэлэ
кэрингэ сылдьан көрөн-истэн Сэр Томас
дьон аты олуһун себүлүүтүн атыыласта.

Сылгы туһунан сиһилии билиһин-
нэрдэххэ - үс саастаах, барыта холбоон
түөртэ сүүрбүт, атырдыах ыйын 20 күнүгэр,
Ростов куорат ипподромугар бэйэтин дис-
танциятыгар Чурапчы улуунун бэдэрээс-
сийэтин аатыттан кыттан оройуоммутугар
кылбар кыайыыны аҕалла. Сотору кэминэн
Чурапчы сиригэр-уотугар аҕалар туһунан
боппуруос турар, салгыы манна кэлэн дьа-
рыктанан, улууспут чизэһин эрэллээхтик
көмүскүбүз дьон эрэнэбит.

Чурапчыга үөрэх эйгэтин үлэһиттэрин сүбэ үөрэбэ буолан ааста

Атырдыах ыйын 16-18 күннэригэр Чу-
рапчы улуунун оскуолаларын дириэктэри
иитэр үлэбэ солбуйааччылар түмсэм бэрт
таһаарылаах үлэни ыттылар.

Биллэрин курдук, үөрэх кыһатыгар
иитэр үлэ эйгэтин исписэлиистэрэ олус
көмүгү хабааннаах үлэни салайаллар. Оһон
улууспут оскуолаларын дириэктэрдэ-
рин иитэр үлэбэ солбуйааччыларын хол-
боһуга биридэстэхтэр бары мустан үлэ
сүннүүнөн туһалаах көрсүһүүнү тэрийэр
көддьүстээх буолуо этэ дьон санаанан са-
лайтаран бу тэрээһин ытыгыһына. Манна
үүнээри турар үөрэх дьылыгар үлэһитин
торумнаһылар, эдэр исписэлиистэргэ
сүбэ-ама биэрдилэр, киһилэр эппиэтин-
эстэн, үөскүүр күчүмэбэйдэртэн чабый-
бакка иннилэрин диэки эрэллээхтик хар-
дылыылылар ыллыктаах санааларын
тиэртилэр, уопут атастастылар. Оскуола
иитэр үлэтин салайааччыларын таһынан
бу түмсүүгэ эдэр кылаас салайааччылары
эмээ кыттыыны ылбыттара кэрэхсэбиллээх.



Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

Саха сиригэр 11,8 тыһыынчаттан тахса элбэх оҕолоох ыал сир учаастагын ыллылар



© ИСИА ТУНЭРИМТЭ

Саха өрөспүүбүлүкэтигэр үс уонна онтон элбэх оҕолоох 11 851 дьыэ кэргэн сир учаастагын ыллылар, ол иһингэр 8 379 чааһынай дьыэ туттуутугар. Сир ылыыга уопсайа 27,6 тыһыынча элбэх оҕолоох ыал сайаапкалаабыттар.

СӨ тутууга министриэтибэтин дааннайынан, 7 526 сир учаастага электричествонан, 3 547-гааһынан хааччылдылаах. Элбэх оҕолоох дьыэ кэргэттэргэ бэриллбит уһаайбалар инфраструктураларын оноруу «Үрдүк хаачыстыбалаах олоһор дьинэн хааччыйыы» эрэгийиэннээҕи судаарыстыбаннай бырагырааманан көрүллэр. Манна Саха сиригэр бүдүөтүттэн муниципальнай тэриллилэргэ субсидия быһытынан 2023 сылга 109 мөл көрүлүбүт, 2024 сылга 150 мөл көрүллэрэ былааннаар.

Курскай кыргыһытыгар охтубут буйуттары кэриэстээтилэр

Атырдык ыйын 23 күнүгэр Курскай куоракка буолбут Аҕа дойду улуу сэриитин биер быһаарылаах кыргыһытын 80 сыла бэлиэтэнэр. Ол чэрчитинэн Дьокуускайга Кыайы болуоссатыгар «Войнам Победителям» пааматынныкка сибэкки ууруутун сизэр-туома ытылынна. Манна өрөспүүбүлүкэ салалтата, байыаннай дьайышлар бэтэрээннэрэ, уопастыбаннас кыттыһыны ыллылар.

«Кыайы волонтердара» бүтүн Арасыйыятааҕы уопастыбаннай хамсааһын Саха сиригэр салаатын салайааччыта Алҕас Петров этэринэн, бу кыргыһы Аҕа дойду улуу сэриитин түмүгүн быһаарар суолталаах кыргыһы этэ. «Билигин, хаһааҥытааҕар даҕаны, бары биер санаанан түмсүөхтээхпит, история чакчыларын үйэтити, өйдүү-саным сылдыы эппитиннээ эдэр көлүөнэҕэ сытар», - диир кири санаатын үлэстэр.

Массына уматыгын бензинтэн гааска көһөрөр дьонго көмө баар буолуо



© ИСИА ТУНЭРИМТЭ

СӨ Бырамысмыланнаһын уонна геологиятын министриэтибэ СӨ Ил Дарханын өйбүлүнэн тыраанспардарын уматыгын бензинтэн гааска көһөрөр дьонго үп өттүнэн өйбүл оноруоҕа. Ол эбэтэр уматыгы уларытарга табыгастаах гына тыраанспардарын онотторбут дьон оросхуоттарын 90%-нын министриэтибэ уйуноҕа. Бу субсидиянан массына, тыраанспар бары көрүнгэрин хаһаайттарга туһаныхтарын сөл, сүрүн ирдэбил тыраанспары бензининэн буолбакка гааһынан барар гына онотторуу. Санатан эттэххэ, Дьокуускайга «AutoGAS PRO» уонна «СахаАвтоГазСервис», Миирэйгэ «Алмаздортранс» тэрилтэлэр метанга көһөр туһааннаах уларытыһы онорорго көмүлээхтэр. Инникитин 2030 сылга дьэри өрөспүүбүлүкэҕэ 40 кэринэ гаас АЗС-тар тутуллалара былааннаар.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабытталыстыбатын пресс-сулууспата

Уйгулаан Тулааһынап: «Чурапчы күнүгэр үгүс тэрээһин ыытыллыаҕа»

Чурапчы нэһилиэгин 375 сыла. Хаалбыт абыйах күнүгэ үлэни үмүрүтэн, үбүлүөйдээх сылы киэнг далааһыннаахтык көрсөргө бэлэмнэнэр.

Елена МАКАРИНСКАЯ

Балаан ыйын 8-9 күннэригэр Чурапчы нэһилиэгин 375 сыллаах үбүлүөйэ бэлиэтэниэҕэ. Бэлиэ даатаны көрсөргө СӨ Бырабытталыстыбатын бэрэссэдээтэлин солбуйааччы Дмитрий Садовников салайааччылаах өрөспүүбүлүкэ-тээҕи хамыһыһа тэриллбитэ. Хамыһыһа сыл устата элбэх былааннаах үлэни ытта. Ону Чурапчы олохтоохтору күнүгэ көрө-билэ сылдьаллар. Хаалбыт абыйах күнүгэ үлэни үмүрүтэн, Чурапчы нэһилиэгэ 375 сылы киэнг далааһыннаахтык көрсөргө бэлэмнэнэр.



© Киин болуоссат саҕардыллар. / ЛЮДИЛА ГОРШКОВА, ТУНЭРИМТЭ

лы өрөмүөнүнэн аһыллыа. Өрөмүөнүгэр нэһилиэк бүдүөтүттэн 3 мөл көрүлүбүтэ.

Балаан ыйын 9 күнүгэр 375 сыллаах үбүлүөйү сүрүн чааһа буолуоҕа. «Формирование городской среды» бырагырааманан 45 мөл оноруллубут Ленинит болуоссатын арыйахпыт. Тэрээһиннэр барыта манна буолуохтара.

Сарсыардаттан оҕолорго аналлаах батуттар, аттракционнар, аниматордар о.д.а., нэһилиэтиннээҕэ анаан «Чурапчы» ТХПК, «Маарыкчаан» ПО, урбаанныттар быыстапка-дьяарбакалара тэриллээҕэ.

Үөрүүлээх чааска Үлэ сылынан 9 хайысханан 9 туруу үлэнигэр дьону, ону сэргэ нэһилиэк бочуоттаах олохтоохторун чиэстиэхпит. Биер сүрүнүнэн Чурапчыбыт 400 сылыгар

анаан, «Кэм капсулатын» олохтоохтору кытары угуохпут. Манна кэнээдэски ыччаптыгар, оҕолорбутугар анаммыт кэс тылларбыт ананыхтара.

Этнограф Владимир Иохельсон 101 сыл аннараа өттүгэр Чурапчы ыһааһын хаартыскага түһэрэн үйэтипитин бары билэбит. Быыл үбүлүөйдээх сылытыгар Вөтүгүттээ баран, ону хатылаан, санатан хаартыскага түспүппүт, видеоҕа устубуппут. Ону балаан ыйын 9 күнүгэр дьоммутугар-сэргэ-битигэр анаан сүрэхтиэхпит.

Бу күн күнүскү өттүгэр уусуран самодеятельность кэнсиэра, оттон киһээһини өттүгэр аһаҕас халлаан аһыгар эстрада сулуостара кыттылаах кэнсиэр, үгкүү ытыллыаҕа. Билигин дойдуга буола турар быһыынан улахан фейерверк буолбат.

Үбүлүөйдээх сылы көрсө, Ыччат политикатын министриэтибэте үбүлээн, 21 араас үөрэх кыһатыттан устудьуоннар кэлэн үлэлээтилэр. «Кэнчээри» диир 3 оҕолоох эдэр ыалларга анаммыт 160 уһаайбалаах микрорайон тутуутугар 7 гаа тыаны солоотулар, нэһилиэк иһинээҕи үрээҕи туоруур муосталары, пааматынныктары, уопастыбаннай миэстэлэри кырааскалаатылар, бөҕү хомүйдүлэр.



Нэһилиэк баһылыгын бастакы солбуйааччыта Уйгулаан Тулааһынап үөрүүлээх күн бырагырааматыттан сырдатта:

●●● Икки күннээҕи бырааһынныктык бырагыраамата барыллаан оноруллан бэлэм. Олортон сүрүнүнэн билиһиннэриэм.

ППМИ бырагырааматынан 3 бырайыах олоххо кирирдэ. «Чараг» ТОС-ка испартыбынай былаһаакка 2,5 мөл солкубайга саҕардыллан өрөмүөннэнэ. «Куоҕа» ТОС-ка уулуссаны сырдаттыга 95 лаампа турда. Бу икки бырайыак үөрүүлээх аһыллыта балаан ыйын 8 күнүгэр буолуоҕа. Маны таһынан «Кири» ТОС-ка Ефимов аатынан сквер кыттытынан 350 м усталаах тротуар тэлгэниэҕэ, үлэтэ алтынны 15 күнүгэр түмүктэниэҕэ.

Балаан ыйын 8 күнүгэр Ленин аатынан уулуссабытыгар кутуллубут асфальт суолбут үөрүүлээх быһыыга-майгыга аһыллыаҕа. Маны сэргэ кири суолга турар «Витязь с невестой» пааматыннык саҕа-

Яна Сивцева: «Ыгырыяны иитии - холку, түргэнник ситэр дыыала»

Тиэргэн. Элбэх оҕолоох ийэ соҕхантыраак көмөтүнэн дыоҕус хаһаайыстыба арынна.



Яна Сивцева оҕотунаан Диманы кытта мөтү хомуйаллар. // ХААРТЫСКА ДЫОҔУС КӨРГӨН ТҮС АРХЫЫБЫТТАН.

Марфа ПЕТРОВА

Сыл аайы соҕхантыраак көмөтүнэн элбэх киһи тус идиэйэлэрин олоҕо киллэрэн, сөбүлүүр дьарыктарынан дьарыктаналлар, бэйэ дыыалатын арыналлар. Олортон биридэстэринэн Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо Яна Сивцева буолар. Кини дыз көргэнин кытта быйыл сайын мөүттээх ыгырыя иититинэн дьарыктанан саҕалаа- тылар.

●●● Яна Ивановна, үтүө күнүнэн! Бэйэ дыыалатын арынаргар социальнай хантыраак туһунан хантан билэн-истэн, быраймаккын көмүскээн, бу көмөҕө тигистиг?

●●● Дорообо! Социальнай хантыраак туһунан дыонтон, сонуннартан истибитим. Дыз көргэмминэн сүбэлэһэн баран, кыттарга санаммытым. Аан бастаан, Чурапчы улуунун социальнай управлениеттан соҕхантыраак ыларга ханнык докумуоннар наадаларын ыйыталаан, барытын хомуйан, туттарбытым. Онтон бизнес-быраймаккын суруйан, хамыһыһа ситиһилээхтик көмүскээбитим. Ол түмүгүнэн 250 тыһ суумалаах көмөнү ылбытым. Бу үбүнэн мөүттээх ыгырыялар уйаларыттан саҕалаан, туттулар наадалаах араас маллары, тэриллэри атыыласпыппыт. Онтон мөүттээх ыгырыялары атыыласпыппыт.

●●● Хантан атыыласпыккыт- тый? Хас уйаны иитэти- тий?

●●● Уопсайа сүүрбэ уйа ыгырыяны иитэ сылдыабыт. Уйалар Чурапчыга Төлөй диэки баар баһына сиригэр тураллар. Мөүттээх ыгырыялары Хабаровская- тан атыыласпытым.

●●● Быйыл саҕа саҕалааччы буолабыт. Туох уустуктары көрүстүгүт?

●●● Алааска үүнэр үүнээйилэр симэһиннэрэ аҕыйах буолан, ыгырыялар сибөккилэр, оттор-мастар симэһиннэрин, пыльцаларын көрдөөн, ыраах хомуйа көтөллөр. Ол иһин Люцерна диэн мөүттээх үүнээйини ыспытым. Быйыл бастакы сыла буолан, эрдэ баҕайы өлөн хааллылар.

●●● Хантан сүбэ ылааччыгыный?

●●● Бассаап ситимигэр ыгырыя иититинэн дьарыктаначчылар анал бөлөхтөөхпүт. Ол онтон сүбэ куруук ылааччыбын. Боппуруостар үөскээтэринэ ыйытан иһээччибит.

●●● Сайын устата төһө мөүтү ылымгыт? Былаангыт туолан ээр дуо?

●●● Билигин туругунан 70-тан тахса киһи мөүтү ылдыбыт. Былааммыт туола илик.

●●● Ыгырыяларгын кыстаабын дуо?

●●● Быйыл кыстаппыппыт. Онно сөптөөх усулуобуйабыт суох. Эһиһа саҕа баартыһа ыгырыялары атыылаһабыт.

●●● Эһиһа уйабыт ахсаанын элбэтэр санаалааххыт дуо?

●●● Мөүттээх үүнээйи сэмэтин эһи буулаһабын, уйабыт ахсаанын элбэттиһим. Элбэх мөүтү ыларга ыгырыялары эһи аһылыгынан хааччыла-

ха наада.

●●● Мөүккүтүн натуральной көрүгүнэн атыылыгыт дуо?

●●● Билигин бэйэтинэн киһиэтэ 2000 солк атыылыбыт. Биллэринбин бассаап-ситимигэр таһаарааччыбын. Бородууксуйа көрүгүн элбэтин туһунан сыһа толкуйдаан иһиэхпит. Билигин тыа дыоно буолан, сайынгы от, өрөмүөн үлэтин үмүрүтэ сылдыабыт.

●●● Хаһаангыттан ыгырыяны иити туһунан санаммыккытый?

●●● Бу кыһын Тыа хаһаайыстыбатын кэпэрэтииптэрин уонна баһынай хаһаайыс-

ты балар ассоциацияларын (АККОР) XXXIV-с сийиһингэр Москваҕа дэлэгээт быһымынан кыттыбытым. Өрөспүүбүлүкэ оройуоннарыттан барыта 34 киһи буолан, сылдыбыппыт. Арасыйа араас муннуктарымтан кэлбит биһир интэриэстээх дыону кытта билсиппэн, кинилэр ханнык эйгэнэн таһаарымылаахтык дьарыктаналларын көрөн-истэн, уопут бөҕө ылбытым. Онтон Владимирская уобаласка улахан баһынай хаһаайыстыбалар хайдах үлэни олороллорун тийэни көрбүппүт. Манна мөүттээх ыгырыянан дьарыктанар хаһаайыстыбаны сөҕөөрүбүтүм, интэриэһиргээбитим. Мантан ыла, ыгырыя интэр санаа киирбитэ.

●●● АККОРга баар буолааххытына, эрдэттэн кэтэх хаһаайыстыбалаах буолааххыт дии...

●●● Оннук, сылгы иититинэн дьарыктаммыппыт 19 сыл буолла. Эрим Станислав Вячеславович «Саргыдай» баһынай хаһаайыстыба салайааччыта. Кини таһаарымылаахтык үлэлээн, быйыл саас Ассоциация Чурапчытаағы салаатын бэрэссэдээтэлинэн талыллыбыта.

●●● Яна Ивановна, эн бэйэң урбаанныккын дуу эбэтэр самозанятай быһымытынан үлэлигин дуу?

●●● Самозанятай буолбутум орубуна икки ый буолла.

●●● Дыз көргэниң туһунан, баһаалыста, билиһиннэрэ түс эрэ.

●●● Көргөмминэн 9 оҕо ийэтэ, аҕата буолабыт. Түөрт оҕобут, номнуо улаатан, туспа маллар. Инньэ гынан 6 минньигэс сиэннээхпит. Онтон икки оҕобут устудьуоннар, икки оҕобут оскуола үөрэнээччилэрэ уонна мурумут бүэтэ уһуулаан киһитэ.



Дальневосточнай ыгырыялар мөүт оҕороллор.

●●● Дыз көргэниң мөүтү төһө сиигит?

●●● Оҕолор ньуосканан баһан сииллэрин сөбүлүүллэр. Ыгырыяттан ылымлыгытас киһи доруобуйатыгар туһалаабын бары билэбит. Улаханнак саңарбаппын эрэри, мөүт снэхпититтэн малдыа иликпит.

●●● Ааҕааччыларга баҕа санааң?

●●● Соҕхантыраак үлэтэ суох эбэтэр кыра дохуоттаах дыон бэйэ дыыалатын арыналларыгар олус туһалаах. Дыоҕус биһинистэн саҕалаан, киһи үөрэнэн, уопутуран, сайдан, кэлин улахан биһинистэн саҕалаахтарын сөп. Онон ааҕааччыларга манник судаарыстыбаннай көмөлөрү туһанан, сөбүлүүр дьарыккытынан дьарыктанан, эһи дохуотта киллэриник, дойдубутугар туһаны оҕоруй. Чуолаан ыгырыяны иититинэн дьарыктаның дыон ыгырыябын. Бу - түргэнник ситэр, улахан уустуктара суох, холку дыыала.

●●● Яна Ивановна, ыйытыларбар эппиэттээбиккэр махтал! Ингэмти- элээх, сибийэй, бэйэң хомуйбут мөүтүн томо- роон тыһымылаах уһун кыһыммытыгар бар дыонун малдыбакка, доруобайдык туоруула- рыгар туһалым турдуң! Үлэтиңгэр ситиһиллэр, ылыммыт баҕа санааларың туоларыгар баҕарабын.



Сивцевэр самаан сайын көрсөллөр. // ХААРТЫСКА ДЫОҔУС КӨРГӨН ТҮС АРХЫЫБЫТТАН.

Чурапчыга эрдэ ханна даҕаны көстүбэтэх палеонтологической булумньу көһүннэ

Улууска - бу күннэргэ. Биэс киһилээх экспедиция Хонду үрэбэр үлэлээтэ.

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Чурапчы улууһугар 1970-с сыллартан саҕалаан араас харамайдар уңуохтара көстүтүлээн барбытара, бу икки сыллааҕыта чугас Хатылы нэһилиэгиттэн Сэмэн Дорогунов бэрт улахан сэллэи муоһун булбута, онтон былырын күһүн, балаҕан ыйыгар, Арыылаах-Кытаанах икки ардыгар эмиз сэллэи, бизон кырамыталарын буланнар учуонайдар онно тустаах үлэлэри ытан турардаахтар.

Бу саас, улуус баһылыгын бастакы солбуйааччыта Егор Сивцев кабинетыгар Саха сиригэр кизэник биллэр учуонайдар, СӨ НА мамонтовай фауна отделын чинчийээччи-инженерэ Иннокентий Павлов уонна б.н.к. кылаабынай научнай сотрудник Альберт Протопопов кэлэннэр өтөрүнөн истибэтэх сокунарбытын сырдатан турардаахтар.

Онтон атырдыах ыйын 16 күнүгэр биэс киһилээх экспедиция Хонду үрэбин сүннүүнэн күүстээх үлэни ыта сылдьалларын истэммит, бойобуой дьайымы бэтэрээни Иннокентий Варламов суоппардаах, УАЗ "ХАНТЕР" масссынанан балай эмэ уһундук айааннааммыт, туһаннаах сирбитигэр тийээ сырыттыбыт.

Учуонайдар, уһун кэмгэ үлэллэр дьон сиэринэн, табыгастаах сири буланнар, балааккаларын туруорунан олохтоохтук онгостубуттар. Дьэ уонна биир-биир кэпсэтибитин саҕалаатыбыт.



Иннокентий Павлов, СӨ НА мамонтовай фауна отделын чинчийээччи-инженерэ:

●●● Чурапчы улууһугар атырдыах ыйын 8 күнүттэн үлэни сылдьабыт уонна бу 22-кэ түмүктүхтээхпит. Булууларбыт үчүгэйдэр, манна хайысхата сүрдээх элбэх. Сүрүн быһаарылар бу булумньуларбытыттан тахсыахтаахтар. Эрдэтээгини сабадалааһыннан, мааманнар иһилэринээби кэм дин этэ, ону бигэргэтэн биэрэр биллигин булумньуларбытыгар саҕахтар бааллар. Булбут уңуохтарбытыгар нөсорог, бөрө кэлин атаҕа, бизон, антилопа, бэдэр, сэллэи атаҕын уңуоҕа, кыыл таба о.д.а бааллар. Итилэри сэргэ кутуһах бийин уустарын уңуохтара олус элбэхтэр, итинник көстүү онно-манна син бааллар, ол гынан баран көстүбүт ахсаана (объема) Чурапчыга элбэх, бу манник көстүү холобура Арассыыаҕа



Хонду үрэбин сүннүүттэн булуллубут уңуохтар / СЕМЕН ЖЕНДРИНСКОЙ ТУОРИНТА.

иккис буолар. Тоҕо манна тохтоотунг диір эбит буоллаххына, ханнык баҕарар чинчийиңгэ бу кутуһах бийин ууһа эрэ бириэмэни быһаарар, ол эбэтэр кинилэр климат уларыйытыгар мутацияны бараллар, итинэн көрөннөр бу бириэмэ, ол кэм дин этэр кыахтаахтар. Биһиги отделбыт Дьааһыга, Абыйга, Орто Халымаҕа үксүн хоту улуустарга сылдьабыт. Бу иннинэ бэйэм Булунг улууһугар уонна Новосибирскай арымыларыгар үлэлээн кэллим. Онтон биллигин Чурапчы улууһугар кэлэн үлэлээн эрабит. Олохтоохторго анаан эттэхпинэ, биһиги үрэх сүннүүнэн үлэлибит, сири-уоту алдыаппаппыт. Инники чинчийибитигэр мамонтовай фауна иннинээҕи кэм баары-суобун, баар эбит буоллаҕына бу кыыллар хантан кэлбиттэрин быһаарымы буолар. Ити кыыллар бары Чурапчы улууһун территориятыгар олохсуйа сылдьабыттар биллэр. Түгэнинэн туһанан, бу сырымытыгар күүс-көмө буолбут Чурапчы улууһун дьаһалтатыгар, чуолаан улуус баһылыгар Степан Саргыдаевка, академия аатыттан дирийн махталбытын тиэрдэбит.



Александр Лавров, Арассыыа наукатын академиятын А.А. Борисьяк аатынан

палеонтологической үнүстүүт үрдүкү научнай үлэһитэ, Москва куорат. ●●● "Чурапчыга сэллэи фаунатын сана кэмэ көһүннэ. Булумньуларбытыгар эрдэтээгини плейстоцен (ол аата 70-100 тыһ. сыл анараа өттүнээҕи кэм) иннинээҕи кэми көрдөрөр кыыл уңуохтара көһүнүлэр. Дьэ ту-



СЕМЕН ЖЕНДРИНСКОЙ ТУОРИНТА.

ох-туох баарый? Биһиги манна сиэгэни, бэдэри (үүс) итиннэ хонуу буобуратын кырамыталарын буллубут. Холобура, бэдэр уонна хонуу буобуратын уңуохтарын Саха сирин киин оройуоннарыгар эрдэ була иликтэрэ, бастакытын көһүннэ. Сорох булумньуларбыт тустарынан кэпсэхпитин, арыый эрдэ диммин туттунабыт, кыратык сэгэтэн кэпсээтэххэ, антилопа кырамытата эмиз көһүннэ, кини ледниковай кэм сылаас кэмигэр олоро сылдьыбыта биллэр".



Александр Кандыба, Арассыыа академиятын наукатын Хотугу отделениятын

археология уонна этнография үнүстүүтүн таас үйэтинээҕи археология отделын үрдүкү үлэһитэ, Новосибирскай куорат. ●●● Палеонтологической үлэлэри ытар сирбитигтэн эрдэтээгини киһи бултуур тэрил онгосторугар туһаммыт уңуох киэптэрин буллубут. Биһиги са-

баҕалымырбытынан, ханна эрэ бу эгэр чугас олохсуйа сылдьыбыт сирэ баар буолуон сөп. Итини хантан ылан этэр эбит диір буоллаххытына, таас онгоһук кырамыталара көһүнүлэр. Булка, олоххо-дьаһахха туттулар буоланнар быһыллыбыттар, кыһыллыбыттар. Хомойуох иһин, биллигин чуолкай хаһыс үйэтинээҕи предметтэр буолалларын этэр кыахпыт суох. Биллигин көннөрү быстах чинчийэр үлэлэр ытыллаллар, ол гынан баран инникитин улахан хабааннаах үлэни былаанныбыт. Олохтоох нэһилиэнньэ, учуонайдар кэлэннэр сирбитин-уоппутун алдыахтара дини куттаналлара наадата суох, айылбаҕа буортуну онгорбоппут. Булумньулар тустарынан



кылгастык кэпсээтэххэ, сэллэи муоһун бултуур тэрили онгосторго анаан киэп быһымытынан туһаммыта буолар, сытымы уһуктаах булт тэриилэ буолара чуолкайдык көстөр. Ону таһынан булбут киһи быһа охсон ылбыт



уңуоһун кырамытата көһүннэ, чуолаан эттэххэ сүһүөһүнэн араарбыт. Уңуох дини уңуох, ол эрэн



манна киһи туһана сылдьыбыт таас артефага көһүннэ, манник онгоһуктар үөһээгини палеолит кэмэ дэнэллэр о.э. Дюктайскай культуура биір көрүңэ. Чурапчыга бу аан бастакы булумньу буолар, ону таһынан бу дирийник хаһыллыбыт үлэттэн буолбакка, үөһэ сытарын буллубут. Учуонай быһымытынан биіри 100% эраллээхтик этиэхпин сөп, манна эрдэтээгини киһи олоро сылдьыбыт, быһа барыллаан 300 тыһ. сыл анараа өттүгэр.

Биллэн турар, учуонайдар кистиһиллэрэ хара баһаам, сабадалааһыннара үгүс. Суруналымыстары кытары улаханник сибээстэспэппит дэнэллэр, ол эрэн биһиги улууспут хаһыатыгар сөптөөх иһитиннэрини онордулар. СӨ наукатын академията бу булбут уңуохтарын Москва куоракка чинчийиңгэ ытарын таһынан, үөрэттиллэн бүттэхтэринэ төттөрү Чурапчы улууһугар былааннааһын туһунан иһитиннэрдилэр. Чинчийээччи-инженер Иннокентий Семенович эпитинэн, маннааҕы Чурапчы муусоһугар туспа палеонтологической муһунук онгоруу былааннамылар эбит, туспа бэлэх быһымытынан. Ошон бу палеонтологической үлэлэр Саха сиригэр эрэ буолбакка, бэйэ-бит улууспутугар эмиз туһата үгүс буолуоҕа.

Быыбар-2023

За социальное равенство!

Вперёд, за Виктором Губаревым!



КПРФ

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату на должность Главы РС(Я) - Губареву В.Н.

КЭСКИЛБИТ ТУҢУГАР БИИРГЭ!



Айсен НИКОЛАЕВ

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату на должность Главы РС(Я) - Николаеву А.С.

10 ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

10 СЕНТЯБРЯ

ГАВРИЛ ПАРАХИН

ЧЕСТНО! СМЕЛО! ЗА ЛЮДЕЙ!



Площадь предоставлена безвозмездно кандидату на должность Главы РС(Я) - Парахину Г.П.

ЯТУТ

САЙТ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ЯКУТИИ

Я тут!
Вся Якутия тут!



Успуорт. Саахымат оонньуутун күүскэ сайыннарыахха

Виталий СЛЕПЦОВ

Саахымат оонньуута былыр-былыргаттан дьонго-сэргэзэ сүрдээбин биһирэппит, таптаптыт успуорт биир саамай маассабай көрүнгэ буолар. Тугу барытын билэр статистика этэринэн, аан дойду үрдүнэн саахыматынан 600-тэн тахса мөллүүөн киһи үлүһүйэн оонньуур.

Сэбиэскэй сойуус ыһыллыан иннинэ Саха сирингэр, ол иһингэр Чурапчыга эмиз, саахымат оонньуута кизгник сайдыбыта. Саахыматы өрөспүүбүлүкэ үгүс өдөхтөөбө интэриэһиргиирэ, хас дьизэ айы үчүгэйдик оонньуур киһи элбэх этэ. Сойууска да, өрөспүүбүлүкэ да араас таһымнаах элбэх күрэхтэһиилэр куруук буолаллара.Сыллата айы улахан дьонго, итиэннэ оскуола үөрэнээччилэригэр өрөспүүбүлүкэ чемпионаттара, турнирдара тэриллэн ытылдаллара. Бастахы Чакыр нэһилиэгиттэн төрүттээх Федор Ефимов саахымакка эр дьонго өрөс-

пүүбүлүкэ чемпионатыгар биэс төгүл кмайбыта, бириистээх мизстэлэри ылаттаабыта. Ол курдук, кини 1940, 1948, 1950, 1952 уонна 1953 сылларга кыайыылааһынан тахсыбыта. Өрөспүүбүлүкэ биир күүстээх оонньоочутунан биллибитэ. Улуус олохтоохторо Ф.П. Ефимовы үчүгэйдик билэр буолуохтаахтар. 1955 сыллаахха өрөспүүбүлүкэзэ дьахталлар ортолоругар саахымакка бастыыр иһин күрэхтэһиигэ Екатерина Размахова чемпион үрдүк аатын ылары ситиспитэ. Кини ол кэмгэ оройуон биир оскуолатыгар учууталынан үлэлиирэ. Бу чемпионатка кини 11-тэн 9-очукуоны ылан, эрэллээхтик кыайыылааһынан тахсыбыта. 1964 сыллаахха Чурапчыттан силес тартарыылаах Харитина Егорова дьахталларга өрөспүүбүлүкэ чемпионунан буолбута. Кинилэр тустарынан Николай Иннокентьев «Саахымат хонууларын тула сахалар ылыктыра» диэн 2007 сыллаахха тахсыбыт кинигэтигэр сиһили суруллубуттара.

Үөһээ ахтылыбыт дьон кэнилэриттэн саахымакка улуустан эр да дьонго, дьахталларга да биир да өрөспүүбүлүкэ чемпионо үүнэн тахсыбата. Баар албаһырым буолуо. Ол оннугар, ыаллы олорор оройуоннартан-Тааттааттан, Уус-Алдантан, Мэнгэ Хаҥаластан чемпионнар үүнэн, күөрэйэн таҕыстылар. Кинилэртэн саахымакка успуорт маастардара, маастарга кандидаттар хото үүннүлэр. Ити үөһээ ааттаммыт ыаллы улуустар салайааччылары, успуорду көбүлээччилэрэ уонна исписэлиистэрэ эдэрдэри, оскуола өбөлөрүн кытта инникилэрин ото көрөн, кэскиллээхтик, айымныылаахтык үлэлиилэрин арылхайдык көрдөрөллөр. Чурапчы улууһа бэйэтин күүстээх дуобатчыттарынан аатырар. Улуустан гроссмейстердар кытары баар буолллар. Онтон саахымакка биир да успуорт маастара үүммэтэ. Баар балаһыанньа уларыйбатаһына улуустан саахымакка кэлэр өттүгэр өрөспүүбүлүкэ чемпионо да, спорт маастара да үүнэллэрэ кытаатыаҕа. Мин

санаабар, улууска дуобаты уонна саахыматы тэҥнэ тутан, иккиэннэрин бииргэ дьүөрэлээн, өрө тутан сайыннарыахха баара. Өссө дуобатчыттар ортолоругар саахымакка талааннаах, дьобурдаах өбөлөрү көрдөөн, талааннарын салгыы бу көрүнгэ эрчийэн, күүскэ сайыннарыахха. Баар кинилэртэн күүстээх саахыматчыттар үүнэн тахсыахтарын сөп. Саахымат успуорда улууска сайдарыгар тугу баар усулусууһунай барытын тэрийиэххэ. Бастатан туран, саахымат оонньуутун улууска маассабай оҕоруохха. Бөһүөлэктэргэ, нэһиликтэргэ саахыматчыттар кулууптары, онтон оскуолаларга, үөрэх кыһалаларыгар саахымат секцияларын тэрийэн үлэлиилэрин, саахымакка араас күрэхтэһиилэр ытыллыалларын ситиһиэххэ. Улуус чемпионата табыгастаах кэмгэ барара быһаарыллыахтаах. Маньаха күүстээх саахыматчыттар, успуорт исписэлиистэрэ, тренердар актыыбынайдык кыттыыны ылыахтаахтар. Иккиһинэн, саахымат уустук

теориятын баһылааһыныҕа улахан болгомто ууруллуохтаах. Манна сөптөөх кинигэлэри, литэратуирэни ааҕан туһаныахха, сакаастаан да булуохха сөп. Куйаар ситимигэр киирэн араас саахымат уроктарын булан үөрэттиэххэ. Youtube канаалыгар "Шахматная планета", "Олег Соломаха" уроктарын, итиэннэ биллэр гроссмейстердэр Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, аан дойду чемпионо Магнус Карлсен уонна да атыттар партияларын дьаныһан үөрэттиэххэ. Итилэр барыта уроук курдук компьютерга үөрэтиллэллэр. Кылаабынайа бастахы хардылар оҕоһулуохтаахтар. Наадалаах исписэлиистэри, тренердэри Дьокуускайтан уонна атын улуустартан да ыгыран үөрэттиэххэ сөп. Итиэннэ улууска саахыматы дуобаты кытта тэҥнэ тутан сайыннарыахха. Өрөспүүбүлүкэзэ буолар күрэхтэһиилэргэ актыыбынайдык кыттан иһиэххэ. Оччоҕо эрэ уопут уонна оонньуур маастарыстыба үрдүөбэ.

Быыбар-2023



**ЭН ЭТИИНГ –
БИҢИГИ
СОРУКПУТ!**

**СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
ПАТРИОТЫ
ЗА ПРАВДУ**

Площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению на выборы депутатов Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) седьмого созыва по партийным спискам СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»

10 КҮНЭ

ПАРТИЯ НОВЫЕ ЛЮДИ

Илья НИКОЛАЕВ
Сардана АВКСЕНТЬЕВА
Василий НИКОЛАЕВ

**САРДАНАЛЫҢ БУОЛУОХХА – БЫЛААҢЫ БИИРГЭ
САҢАРДЫАХХА!**

Площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению на выборы депутатов Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) седьмого созыва по партийным спискам ПП «НОВЫЕ ЛЮДИ»

**СИЛЬНАЯ ЯКУТИЯ – Кандидаты в народные депутаты РС (Я) –
СИЛЬНАЯ РОССИЯ!**

КПРФ

№4

Айаан ВАСИЛЬЕВ
Татьяна ОЛЛОНОВА
Виктор ГУБАРЕВ

Площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению на выборы депутатов Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) седьмого созыва по партийным спискам ПП «КПРФ»

АЙСЕН НИКОЛАЕВ
ХАМААНДАТЫН
БИИР НЫҢҢЫЛ
АРАССЫҢҢАНЫ ӨЙҮҮБҮТ!

Площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению на выборы депутатов Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) седьмого созыва по партийным спискам ЯРО, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 СЕНТЯБРЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА САХА (ЯКУТИЯ)

ЛДПР

МЫ ГОВОРИМ ПРАВДУ

ЛДПР ЗА ТЕБЯ! ЛДПР ЗА ЯКУТИЮ!

Площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению на выборы депутатов Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) седьмого созыва по партийным спискам ПП «ЛДПР»

**ПАРТИЙ МНОГО-
РОДИНА ОДНА!**

ПАРТИЯ
РОДИНА
РОССИЯ №6

Площадь предоставлена безвозмездно избирательному объединению на выборы депутатов Государственного Собрания РС(Я) (Ил Тумэн) седьмого созыва по партийным спискам ВПП «РОДИНА»

Байыаннай дьайыы. Кеҥа саллаат кырачаан доҕорун көрүстэ

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Таатта улууһун киинигэр Ытык Күөлгэ Анемподист Софронов-Алампа аатынан орто оскуолатыгар 5-с кылааска үөрэнэ кириэхтээх Костя Собакин олоҕор биир умнуллубат түгэн буолла.

Киниэхэ Чурапчы улууһуттан Кеҥа дьон позывнойдаах, Украинада буола турар байыаннай апарээссийэттэн кылгас уопускаатыгар кэлэ сылдьар саллаат ыалдыттаата.

Костя саллаакка суругун өссө бу кыһын, дьоно командировкада сырыттаҕарына, эбэттигэр олорон эрэ суруйан ыһпыт. Төрөппүттэрэ, чуолаан сүрүн дьоруойбут күн күбэй ийэтэ Ев-

докия Алексеева, көгүлүнэн, өйөбүлүнэн бу көрсүһүүбүт буолан ааста.

●●● Анараа сулууспалыны сырыттаҕарына, биир үгүө күн Сахабыт сириттэн гуманитарнай көмө кэлбитэ. Ону кытары сүүһүнэн өлөр суруктара баар этэ, барыбытыгар түгэппиттэрэ. Иллэн бириэмэ көһүннэ эрэ, аралдьыйа таарыйа, суруктарытын аарабыт, ол онно ордук бэлэстээн хаалбыт суругум бу Костя киэнэ этэ:

Дорогой солдат.

*Вернись домой
Будь здоровым,
Приди с победой,
Будь счастливым!
Если тебя ждет сын, удача!
Не умри, если хочешь умереть,
умри счастливо.*



*Выживи как герой.
Удачи на войне,
Не дай убить себя!*

Собакин Костя.

Сүрдээх бэһиэлэй мччат үүнэн эрэр быһыылаах дьон санаа кыдам гынан ааспытта, -

Костя саллааттыын көрсөр догдуулаах түгэнэ, /СЕМЕН ЖЕНДРИНСКОЙ ТУОРИИТЭ

дизн Кеҥа күлэ-үөрэ кэпсир.

Кеҥа кырачаан доҕорун кытары атах тэпсэн олорон сэрэгэһэллэрин туораттан истэбин.

●●● "Улааттаҕарына бизнесмен буолуохпун баҕарабын, дьингэр эрдэ хируруг буолаары

гыммытым онтон кэли санаам уларыйбыта. Бу саас дьоммун кытары Турцияга күүлэйдээн кэлбитим, оттон бу соторутааҕыта аймактарытыгар тахсан оттоостум," – дьон Костя, бу саас көрсүһүлүтүнээбэр бэрт чобуо сангалаах-ингэлээх, унуобунан даҕаны лаппа улааппыт уол көрүстэ.

●●● "Костя, эи кытаатангыҥ үөрэхтээх киһи буол уонна тья сири хара үлэтиттэн иҥнэн-толлон турума", - дьон Кеҥа бэрт кылгастык, өйдөнөр гына сүбэлээтэ.

Бу манньк оҕолор баар буоланнар биһиги буйуттарбыт санаалара күүстээх, бу манньк мччаттар баар буоланнар биһиги дойдубут көмүскэллээх буолуоҕа.

Баһаарыннар - сирдыт сулуостарбыт

Атырдыах ыйын 25 күнүгэр профессор **Карл Георгиевич Башарин** бу орто дойду олобуттан туораабыта 40 хонуга туолла.

Сүүс уон биэс сыл саастаах, баай устуоруйалаах Чурапчы улуунун Сылан орто оскуолата Баһаарыннары, Аан дойдуга, Арасыйыаҕа биллэр-көстөр учуонай дьээ кэргэни кытта, хаһан да быстыбат, сүппэт-оспот ситимнээх. Кинилэр саха норуотун туһугар анаабыт олохторун, үлэтэрин-хамнастарын, өйдөрүн-санааларын, саҕалаабыт, тэрийбит уопсастыбаннай хамсааһыннарын тус холобурдара кэнчээри ыччаты сайдыыга, үөрэххэ көбүлүүр.

Сылан орто оскуолатыгар биир дойдулаахпыт, сахарлан бастакы историческай билим дуоктара, А.Е.Кулаковская - Оксөкүүлээх Өлөксөй аатынан бириэмийэ бастакы лауреата, СӨ уонна РФ наукаларын үтүөлээх дьээтэлэ, профессор Георгий Прокопьевич Башарин аата 1982 сыллаахха ингэрллитэ. Онтон ыла күн бүгүнгэ дылы кини аатын чизэстээхтик сүгэбит, кинизэ сүгүрүйэбит, кинини кэриэстиибит. 1950 сыллаахха профессор Г.П.Башарин үөрэммит оскуолатыгар Сыланга кэлэ сылдьан суруйан хаалларбыт кэс тылларынан сирдэтэн, оскуола иитэр-үөрэтэр үлэтэ «Жить и учиться по заветам профессора Г.П.Башарина» бырайыагынан сүрүннөнөр. Мусуойга Баһаарыннар учуонай династияларын кэлсиир экспозиция уонна

«Интерактивный путеводитель по Башаринским местам» үлэлиир. Ытык киһибит олобун, үлэтин-хамнаһын сырдатар, билиһиннэрэр аналлаах «Башаринский диктант», «Баһаарынны үөрэнээччи» бырайыактары үлэлэтэбит, үөрэнээччилэр научнай-чинчийэр дакылааттары ааҕаллар. Оҕолор саха норуодунан поэта Моисей Ефимов «Эр санаа» диэн Г.П.Башаринга анаабыт хоһоонун ырыа гынан бэлиэ тэрээһиннэргэ ыллыыллар.

Мэдиссиинэ билимин дуоктара, профессор, Норуоттарикки ардыларынааҕы чөл олох Академиятын вице-бэрэсидьиэнэ, наука уонна искусство Петровскай академиятын Саха сиринээҕи салаатын бэрэсидьиэнэ, СӨ наукатын Үтүөлээх дьээтэлэ Карл Георгиевич Башарин огут сыл тухары Сылан орто оскуолатын кытта угумнаахтык бииргэ үлэлэтэ. 1993 сылтан саҕалаан кэргэнинээн, филологическай билим дуоктарын, профессор Зоя Константиновна Башарины аатынан өрөспүүбүлүкэ таһымнаах «Башарин ааҕылар» научнай-практическай конференция научнай саҕа-йааччылары. Кинилэр тэрийэн-салайан элбэх учуонайы аҕалан, оҕолору кытта көрүһүннэрбиттэрин, бэйэлэрэ учууталларга, үөрэнээччилэргэ туһаайан оҕо-ама, истин-иһирэх тыл эппиттэрин киһи ааҕан сиппэт. Оҕо олобур буолбут чаҕылхай түгэни, көрсүһүүнү умнубат. Бу манньк көрсүһүүлэртэн

оҕоҕо санаа киирэн, олобун сыада-соруга, ыгырар сулуһа буолбут холобурдарын истэбит. Онтон Карл Георгиевич, Зоя Константиновна үөрэнээччилэргэ элбэҕи биэрбит, ингэрбит буолуохтаахтар.

2001 сыллаахха профессор Карл Георгиевич бийиэхэ мэдиссиинэ кылааһа, Малай мэдиссиинискэй академия филиала, аһыллаларыгар этии киллэрбитэ, туруорсубута. Онтон ыла сүүрбэттэн тахса сыл мэдиссиинэ кылааһа ситиһиилээхтик үлэлээн кэллэ, сүүсчэкэ бырааһы бэлэмнээн, кинилэр өрөспүүбүлүкэҕэ ситиһиилээхтик үлэлиир-хамсыы сылдьаллар. Бу олус кэскиллээх, оскуола сайдыытыгар улахан суолталаах үлэни Карл Георгиевич тус бэйэтэ көбүлээн, салайан, Дьокуускайдааҕы мэдиссиинэ үнүстүүтүн кытта ситимнээхтик үлэлиирбит. Сыллата мэдиссиинэ кылааһын бүтэрээччилэр үнүстүүкэ киирэллэр, ситиһиилээхтик үөрэнэллэр. Бу күннэргэ 8 оҕо быраас идэтигэр киирдэ.

Өрөгөй ырыата сүдү султатын бары билэбит. Өрөгөй ырыатын иитэр күүһэ хоһоонунан аахтаахха өссө күүһүрэрин, оҕо ис кутугар түргэнник ингэрин, төрөөбүт дойдуну таптыырга, ытыктыырга бастакы олук буоларын Карл Георгиевич аан бастаан быһаарбыта, барыбытыгар өйдөппүтэ. Үрдүк таһымнаах мунньахтарга, тэрээһиннэргэ, үгүс улууска, нэһилиэккэ, оскуолаҕа, хас эмэ сыл устата, соботобун гимни ааҕан, бары-

быт хараһын арыйбыта... Билигин оскуолабытыгар улахан тэрээһиннэри Саха сирин гимнин ааҕыттан саҕалыыбыт. Кини баҕа санаатын, эрэлин толоробут...

Киһи барахсан чөгизэн, чөл туруктаах буоларыгар Карл Георгиевич төһөлөөх баҕарар этэй... Чөл олох туһунан төһөлөөх кэпсээбитэй, ыгырбытай, төһөлөөх үлэни ыппытай, тэрийбитэй?! Кини саҕалаабыт үлэтэ тохтообокко, өссө салгыһа, кэнгиз, үрдүө...

Оскуолабытыгар, Карл Георгиевич тыһынааҕар, «Пример служения Отечеству» диэн кини төрөөбүт норуотун туһугар олорбут олобун, үлэтин-хамнаһын сырдатар стэндэ онорбулпут. Күндү киһибит ис иһиттэн сырдаан, сэмэйдик үөрбүтэ...

Георгий Прокопьевич, Карл Георгиевич үтүө ааттара, туйгунук үөрэнэргэ тус холобурдара үөрэнээччилэри үөрэххэ-билиигэ көбүлүүр күүстээх. Ол курдук, 1993 сыллаахтан, үөрэх сылын түмүгүнэн, биир бастың, туйгун үөрэнээччигэ «Профессор Г.П.Башарин аатынан бириэмийэ лауреата» диэн үрдүк аат ингэрллитэр, оскуола историятыгар киирэр. Бириэмийэни оскуола салалтата аныыр. Кэтээн көрөбүт, бу лауреаттар дьоһун дьон буолан, үлэлиир-хамсыы сылдьаллар.

2022 сыллаахтан Карл Георгиевич уола, Георгий Карлович Башарин, «Мириной улууһа» МТ баһылыгынан экэниэмикэҕэ уонна үпкэ-харчыга солбуйааччыта, СӨ муниципальнай сулуустатын туйгуна «Профессор К.Г.Башарин аатынан би-




риэмийэ лауреата» диэн үрдүк ааты туйгун үөрэхтээх, тус бэйэтин сайыннарыыга үрдүк ситиһиилээх үөрэнээччигэ уонна «Биир калым эксээмэнгэ үрдүк көрдөрүү» диэн БКЭ ситиһиилээх үөрэнээччигэ, улахан суумалаах икки бириэмийэни, анаабыта.

Саха чулуу уолаттара, Георгий Прокопьевич, Карл Георгиевич, киниги оскуолабытын кытта ситимнэрэ үйэлэргэ быстыа суоҕа, кинилэр бийиэхэ сирдыт сулус буолаллар. Кинилэр оскуолаҕа арыйбыт аартыктарын сиэннэрэ, оҕолоро салгыыллар.


«Үтүө киһи аата үс үйэ тухары умнуллубат» диэн норуот өс хоһооно баар. Норуотка, дойдуга үтүөнү онорбут, норуоттарын туһугар туох баар өйдөрүн-санааларын анаан олорбут дьон умнуллуу суохтаахтар, үйэти-тиллиэхтээхтэр, кэрэ кэпсээн, сэргэх сэхэн буолуохтаахтар. Үйэтити ол аата - ыччат дьон өйүгэр-санаатыгар тизэрдии, кинилэргэ билиһиннэри.

Лидия Сивцева, профессор Г.П.Башарин аатынан Сылан орто оскуолатын учуутала.

Улууска оттооһун хаамыыта. Атырдыах ыйын 21 күнүнээҕи туругунан



Улуус үрдүнэн



Сынныаланҥа

...	мүчү	Таһа таас, иһа үрүгү көмүс, ол иһигэр кыһыл көмүс							
... баардаабы ханыылыырыгар дылы									
Бэйэтэ көнүлүнэн									
Ырыа «... буолууй»	Бурдук буолар үүнээйи		Сүдү улахан	Улук түңкэтэх сир... баһа			Сүрү өгө		
Ууну тусурууга чынаас сир	... дуораана		Туттарга, тута сыгдыарга дьобус (кэпс.)				Онтонһык хотонно	
			Иинэр, куураар						
							... холорук		
Сис ...		Тирии бүрүөһүннээх тас аан							
							...лай кыһыл	Саха АССР үтүөлээх артыыһа ... Бельды	
Ыйааһын мээрэйэ	Түүлээн көлгөт кус		Кэбээйи сирэ						
							Уһуоба суох эт	Утуулаан	
Каһи ... соҕоох		Н.Лукинэ биир кэпсээһэ					Олонхо карз кыһа		
Кулгаада, кундара суох кыра ичигэс бэргэһэ (эрс)			Тимир көлө салаллар чааһа						

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 3» ылыммына.

КУТУРБАН

Чурапчы улууһун Болтомо нэһилиэгин олохтооҕо, Сэбиэскэй партийнай үлэһит, услуорт бэтэрээнэ, Өрөспүүбүлүкө бочуоттаах бэтэрээнэ, Чурапчы улууһун, Мугудай, Соловьев нэһиликтэрин бочуоттаах олохтооҕо

КРОННИКОВА Мария Даниловна

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан ааттарыттан аймактарыгар, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

«Чурапчы улууһа (оройуона)» муниципальной тэриллии дьаһалтата, улуус дьокутааттарын Сэбиэтэ.

Саха өрөспүүбүлүкэтин услуордун бэтэрээнэ, сэбиэскэй, партийнай, профсоюзнай, комсомольскай үлэ бэтэрээнэ, убаастабыллаах

КРОННИКОВА Мария Даниловна

күн сириттэн барбытынан аймак-билэ дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

Чурапчы улууһун физическай культуураҕа уонна услуорка управлениета, услуорт бэтэрээннэрин сэбиэтэ.

Ытыктабыллаах кырдьаҕас Сэбиэскэй партийнай үлэһит, услуорт бэтэрээнэ, Өрөспүүбүлүкө бочуоттаах бэтэрээнэ, Чурапчы улууһун, Мугудай, Соловьев нэһиликтэрин бочуоттаах олохтооҕо

КРОННИКОВА Мария Даниловна

куһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан бииргэ төрөөбүттэригэр, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

«Одьулуун нэһилиэгэ» МТ дьаһалтата, пенсионердар сэбиэттэрэ.

Эдэр комсомол сааспыт умнуллубат сирдээччигэ, ытыктыр, убаастыыр эдьийигэ

КРОННИКОВА Мария Даниловна

күн сириттэн күрэммитинэн чугас аймактарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

1967-69 сс. Мырыла «Тайга төрдө» ферматын кыргытара.

Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо, Чурапчы улууһун тыатын хаһаайыстыбатын управлениетын салайааччытынан үлэлээбит, «Чурапчы-проект» МУТ дириэктэрэ, «Чурапчы улууһа (оройуона)» муниципальной тэриллии 4 соҕуу депутата

СИВЦЕВ Александр Иванович

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан күргэнигэр Анна Дмитриевнаҕа, кыһыгар Алинаҕа, бары аймактарыгар, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

«Чурапчы улууһа (оройуона)» муниципальной тэриллии дьаһалтата, улуус дьокутааттарын Сэбиэтэ.

Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо, Чурапчы улууһун тыатын хаһаайыстыбатын управлениетын салайааччытынан үлэлээбит, «Чурапчы-проект» МУТ дириэктэрэ, тапталлаах күргэнэ, аҕалара

СИВЦЕВ Александр Иванович

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан бииргэ үлэлиир коллегабытыгар, күргэнигэр Анна Дмитриевнаҕа, кыһыгар Алинаҕа, бары аймактарыгар, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

«Чурапчы улууһа (оройуона)» МТ үбүн управлениетын кэлэктибэ.

Күндү доҕорбут, аҕаспыт «ЧУРАПЧА-ПРОЕКТ» МУП дириэктэрэ

СИВЦЕВ Александр Иванович

бу дьыл атырдык ыйын 22 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан күн сириттэн туораабытынан чугас дьонугар күргэнигэр Аннаҕа, кыһыгар Алинаҕа, күндү төрөппүттэригэр, бииргэ төрөөбүт эдьийигэр, аймактарыгар дириг кутурбаммытын тиздэбит.

«Бииргэ үөрэммит доҕотторо, 43 выпуск.

Күндү бырааппыт

СИВЦЕВ Александр Иванович

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан күргэнигэр Аннаҕа, аҕадугар Алинаҕа, төрөппүттэригэр, эдьийигэр дириг кутурбаммытын тиздэбит.

Пестеревтар, Уаровтар, Васильевтар.

Тапталлаах уопа, Чурапчы нэһилиэгин олохтооҕо

НИКИТИН Айаал Владимирович

ыарахан ыарыыттан соһумардык күн сириттэн күрэммитинэн ийэтигэр Саргылаана Алексеевна Федосееваҕа дириг кутурбаммытын тиздэбит.

Бииргэ үөрэммит дьүөгэлэрэ, табаарыстара.

Тапталлаах уопа

НИКИТИН Айаал Владимирович

ыарахан ыарыыттан биһиги кэккэбиттэн туораабытынан сиэммитигэр, эдьийигэр, балтыбытыгар Саргылаана Алексеевнаҕа, кини күргэнигэр, аҕалоругар, сиэннэригэр дириг кутурбаммытын тиздэбит.

Андреевтар, Догдоновтар, Кузьминнар, Корякиннар, Матвеевтар, Окопешниковтар, Портнягиннар.

Тапталлаах быраата
ПАВЛОВ Артур Данилович
эдэр сааһыгар хомолтолоохтук олохтон туораабытынан убайыгар, КФХ салайааччытыгар Павлов Данил Даниловичка, кини дьаһ күргэнигэр, чугас дьонугар дириг кутурбаммытын тиздэбит.
Улуустаабы тыа хаһаайыстыбатын управлениета.

БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

► Прошу считать недействительным аттестат №14 АБ 0018969 на имя Тимофеевой Сардааны Афанасьевны в связи с утерей.

► Илларионов Алексей Викторович автыгар бэриллибит АХ0628223 №дээх байыаннай билиэт сүппүтүнэн дьынгэ суобунан авыллар.

Тапталлаах баар-суох соҕоох балта
ЖЕНДРИНСКАЯ Мария Александровна
эдэр сааһыгар ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан бииргэ үлэлиир кэллиэгэбитигэр, убайыгар Жендринскай Семён Александровичка дириг кутурбаммытын тиздэбит.
«Сага олох» эрдээксийэтин кэлэктиибэ.

Тапталлаах балта
ЖЕНДРИНСКАЯ Мария Александровна
күн сириттэн барбытынан убайыгар Жендринскай Семён Александровичка дириг кутурбаммытын тиздэбин.
Семен Макаров.

Тэрийээччи: СӨ Ырыа-кыһылга, Сэбиэскэй Өрөспүүбүлүкэтин «Сага олох» Суларьыстыбатын автономнай тэрилтэтэ. Таһаарыныс: СӨ «Сага олох» ГАУ Таһаарыныс адырыһа: 677000, Дьокүүскай к. Ортокуокууе уул. 31, 124 ноб. тел/факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhaloh@mail.ru. Российскай Федерация Россиялар СӨ салалтыттар 2020 с. бос ыйын 3 күнүгэр респубурикаларга №1 нүмүгөрү – ПИ №ТУ14-00559.

Эрдээксийэ адырыһа: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телокүөспөрбүт: эрдээксэр – 41-332, оҕолор – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Аһтар сулутар элбээр саһа редакция полиграфтар мэдэни сөл түбүлөр бусобуук. Суруула ыһыклар чыовулар кырамыкыстарылар элбөлөөһүн аһтар тус бэйэлэ сүгэр.

Хаһыат бөһөккөс бориллэр графика: 16 ч 00 м. Бэһөккөс бориллэр: 16 ч 00м. «Сага олох» Суларьыстыбатын автономнай тэрилтэтэ «Сага олох» хаһыат эрдээксийэтигэр 24.08.2023 с. офсетка бэһөттүлүк.

Индекс: ПИ964. Тираһа 1080. Кээмийэ 2 б.л. Хаһыат сыһанга 22 солк. Хаһыат ыһыкка биирдэ: бээтинсэ талсар.

